



SVJEDOČENJA Satko Mujagić, bivši logoraš Omarske i Manjače

Prijeve nijanse crne ispod bijele trake



Piše:
Satko MUJAGIĆ

To prljavo crnilo genocida ispod bijelih traka na rukama nesrba 1992., sadržano je u odlukama i djelima koji čine mozaik masovnog zločina jednog naroda nad komšijama ● I Prijedor je imao svoje Srđane Aleksiće u imenu Jove Radočaja, Mirka Amidžića ili Mladena Grahovca

Bijela traka na ruci Prijedorčana ljeta 1992. na prvi pogled ne govori mnogo o onome što se te godine desilo u Prijedoru i mnogim drugim gradovima po BiH. No, prvi pogled vara.

Sama po sebi, bijela traka ne simbolizira ništa više osim podatka da je jedan dio građana Prijedora natjeran da prilikom izlaska na ulicu bude prepoznatljiv. Ali, stvarni užas, prljavo crnilo genocida ispod bijelih traka na rukama nesrba 1992., sadržan je u odlukama i djelima koji čine mozaik masovnog zločina jednog naroda nad komšijama. Taj "jedan dio građana Prijedora" tih majske i junjske dana bili su "sretnici" koji krajem maja nisu bili pobijeni u vlastitim kućama ili oko njih, ili zatvoreni po tek otvorenim "sabirnim centrima", tadašnjem (a ponekad i današnjem) izrazu za prve konklogene u Evropi nakon holokausta.

Prijateljica Arijana

I sam po sebi, koliko god ponizavajuće, nije u Prijedoru 1992. najstravičnije to što je neko natjeran da na ruku stavi traku. Iako je bilo vrlo neugodno pozdravljati komšije i prijatelje na ulici znajući da si obilježen(a), ne mislim da moja prijateljica Arijana ima nekih trauma zbog toga što je te, već davne 1992. kao djevojčica jedno vrijeme na ulici nosila bijelu traku. Stravičnije je to što zbog te bijele trake na ruci nije znala hoće li se uopšte vratiti kući. Bijele trake bile su dekoracija za one Prijedorčane čiji život nije vrijedio mnogo. Ponekad nije vrijedio više ništa. Bijela tra-



Fotografija Satka Mujagića iz logora Omarska u ljetu 1992.

ka bila je povod za šikaniranje, ispitivanje, verbalno maltretiranje onih obilježenih i lak način za odvajanje nepodobnih u logore.

Još je stravičnije, ipak, da joj je već tih prvih dana pogroma odveden otac, za koji se danas zna da je jedan od prvih Kozarčana mučki ubijenih u logoru Omarska; vjerojatno i prije famozne naredbe kriznog štaba da trakama oko ruke, po uzoru na naciste iz onog rata, obilježi prijedorške Bošnjake i Hrvate. Unažad gledano, volio bih da sam i ja ostao u kući, pa makar s bijelom trakom na ulici, umjesto što sam doživio da je Kozarac spaljen, dok sam u Omarskoj mjesecima gladovaо, žuljao kukove i slušao krike sugrađana koji su danima do smrti mučeni. Bijela traka bila je samo jedna u nizu odluka u lancu događaja koji su označili prijedorski genocid, kako događaje iz 1992. karak-

terije haška optužnica Mlađiću i Karadžiću. Naredba o nošenju bijelih traka na ruci, pored napada i masovnih ubistava po Hambarinama, Kozarcu, Prijedoru, pa kasnije po selima na lijevoj obali Sane, na Briševu, pored silovanja, pljačke, paljenja i rušenja bogomolja, progona, nasilnog oduzimanja imovine, otvaranja konklogra, tek je jedan, istina veoma simboličan i vidljiv, dokaz nacističke i organizovane politike brisanja dva naroda s mape Prijedora, ali i drugih dijelova BiH.

Postoji razlog zašto je bijela traka bila važna i te 1992., i zašto je upravo obilježavanje 31. maja važno i danas.

Ta naredba kriznog štaba takozvane srpske opštine Prijedor da se građani nesrpske nacionalnosti javno obilježe imao svoje korijene koji nedvosmisleno govore da su masovni napadi na stanovništvo

**31. maj DAN
bijelih traka
Prijedor**

**Banja Luka Trg Krajine 31.05.
10:30h**
Ulična akcija sa početkom u 10:30h u kojoj bi građani Banja Luke i Prijedora obilježili ovaj dan simboličnim opasavanjem svih okupljenih jednom bijelom trakom, stajanjem i šutnjom.

**Prijedor, početak šetačke zone
31.05. 13:30h**
Okupljanje sa početkom u 13:30h na kraju glavne ulice i šetnja kroz centar Prijedora do trga ispred robne kuće Petrića

**Banja Luka park Petra Kočića
(Staklenac) 01.06. 18:00h**
Panel diskusija sa početkom u 18:00h na temu Posljedice nacionalne homogenizacije u BiH

I Banja Luka se budi

opštine Prijedor ne samo ranije smisljeni, pa temeljito odrađeni, nego i aminovani od ostalih građana Prijedora koji u zločinima nisu učestvovali.

Ta naredba u sebi krije genocidnu namjeru vrha tadašnjih vlasti čija je krivica već dokazana u raznim procesima pred Haškim tribunalom, a čiji su izvršioci oni koji su u zločinima direktno učes-

tvovali, a na jedan, pasivan način i oni koji naizgled nisu činili ništa. Naime, naredje o obilježavanju pročitano je na Radio Prijedoru 30. maja 1992. tokom granatiranja Starog grada i ostalih dijelova Prijedora s većinskim bosnjačkim stanovništvom.

Dakle, u "čišćenju" grada nisu učestvovala samo uniformisana lica s oružjem nego i oni koji su, ne čineći ništa uprkos naredbi kriznog štaba, upravo ne ističući bijelo, "markirali" kuće onih čija se lojalnost ne mora dokazivati, u svakom slučaju ne bijelim čaršafima.

Danas, 23 godine kasnije, i nakon desetina masovnih grobnica, masovnih ukopa, presuda, ponovo sagradenih kuća, džamija i crkava i malo-pomalo uspostavljenih međuljudskih od-

Javno distanciranje

Dakle, u "čišćenju" grada nisu učestvovala samo uniformisana lica s oružjem nego i oni koji su, ne čineći ništa uprkos naredbi kriznog štaba, upravo ne ističući bijelo, "markirali" kuće onih čija se lojalnost ne mora dokazivati, u svakom slučaju ne bijelim čaršafima.

Danas, 23 godine kasnije, i nakon desetina masovnih grobnica, masovnih ukopa, presuda, ponovo sagradenih kuća, džamija i crkava i malo-pomalo uspostavljenih međuljudskih od-

Jer me se tiče!

Velike stvari rade Goran, Emir, Nikola i brojni aktivisti građanske inicijative "Jer me se tiče" i imaju sve više podrške u obilježavanju 31. maja u BiH, a i šire. Vrijeme je da opština Prijedor i svi Prijedorčani konačno pokažu da nas ih se, kad nije onda, barem danas stvarno tiče. I zbog prošlosti i zbog zajedničke budućnosti. Ako su 1992. mnogima strah i

nezainteresovanost bili povod za konformizam nacizmu i sistematskim zločinima, ne bi trebali biti danas da se od tog istog zločina distancira. Nezainteresovanost onda nije povod nego samo jedan od izgovora, a one prljave prijedorske nijanse crne iz 1992., dugo neće biti saprane sa svih bijelih traka svijeta svakog 31. maja.

je, kako zaključi Pretresno vijeće Tribunalu u slučaju "Stakić", značilo da je nastala novasrpska era. Nakon štosa 22. maja napadnute Hambarine, 24. maja napadnut i danima paljen Kozarac, Bošnjaci i Hrvati već ranije masovno otpušteni s radnih mesta, od 25. maja otvorena tri konklogra, Trnopolje, Keraterm i Omarska, preostalo je još tih dana da se "očisti" i grad Prijedor.

I nakon što je tog 30. maja daleko brojnija srpska vojska odbila napad, prešlo se na granatiranje civilnih ciljeva, a zatim i na ubistva i odvoženja u logore. Međutim, naredba da se bijelim čaršafima obilježe kuće građana lojalnih srpskih vlastima očito nije imala za cilj da označi kuće onih koji zbog neobilježenih kuća možda nisu lojalni srpskoj strani, nego da upravo ubrza proces "čišćenja" grada. A da bi ta nakana uspjela, građani Prijedora srpske nacionalnosti morali su znati da nije potrebno da svoje kuće bilo kako obilježavaju. Jer, da su obilježene baš sve, opet se ne bi znalo u

nosa u postratnom Prijedoru, obilježavanje baš ovog dana pravi je simboličan način da se prvenstveno građani Prijedora, ovog puta ističući bijelinu trake, jasno i vidljivo distanciraju od masovnih zločina, ali i od načina odnošenja prema komšijama od onih "običnih" ljudi.

Nisu svi Srbi krivi za zločine počinjene u Prijedoru ili bilo gdje drugo, kao što nisu krivi ni svi Bošnjaci ili Hrvati. Krivica je individualna stvar i njome se trebaju baviti tužiocu i sudovi.

I imao je i Prijedor svoje Srđane Aleksiće u imenu Jove Radočaja, Mirka Amidžića ili Mladena Grahovca. Meni je život u logoru jednim potezom olakšao, a vjerovatno i spasio jedan Srbin. I kako reče sama Arijana: "Ima puno Srđana u PD, samo što se još boje pričati." I baš zato, javno distanciranje od zločina jeste stvar svakog od nas i veoma je potrebno u društvu kakvo je bosansko, a sigurno u maloj prijedorskoj čaršiji.

Nenad će sutra s grupom Beogradana s bijelom trakom na ruci osvanuti u mom Prijedoru

Baš sinoć pričam s Nenadom, koji će 31. maja s grupom Beogradana s bijelom trakom na ruci osvanuti u mom Prijedoru, a znam da neće biti jedini gosti u gradu tog dana. Bijele trake nosit će se i po Beču, Roterdamu, Štokholmu, Zagrebu... Bijele trake su svuda po društvenim mrežama. Sve više ljudi, organizacija i gradova po Bosni i svijetu obilježava prijedorski 31. maj,

Dan bijelih traka. Sve više ljudi iz Sarajeva, Mostara, Zagreba, Beograda, Banje Luke, Zenice, Bihaća, Tuzle svih etničkih grupa i vjera razumije značaj obilježavanja ovog dana i dolazi i ove godine u Prijedor da baš na ovaj dan prošeta gradom s bijelom trakom na ruci.

Bijele trake tog se dana nose svuda i odavno ih ne nose samo Bošnjaci i Hrvati. Ali, ono što je i dalje potrebno jesti da ovaj dan obi-

ježe i opština Prijedor i svi njeni građani, baš zato što je simbolika nacizma bijele trake iz 1992. upravo naša, prijedorska nedavna prošlost. Potrebno je sagraditi spomenik za 102 ubijene djece, obilježiti sva tri logora i masovnu grobnicu u Tomašici. Potrebno je da se s nacizmom iz prošlosti sistematski raščisti, kao što je 1992. sistematski "očišćen" grad Prijedor, a počela "nova srpska era". Potrebno je da nove generacije

po cijelom Balkanu iz prošlosti uče umjesto da ih politika zabijanja glave u pjesak još više dijeli. Prijedor danas možda jeste jedan od boljih primjera povratka i ponovo izgrađenog suživota, ali još ne zna što će i kako će s ostavštinom iz 1992. A prvi koraci ne moraju biti veliki. Dovoljno je okačiti bijelu traku i u nedjelju prošetati gradom s komšijama.